

2021 THADISO KA GA DIKGONO TSA PUO TSE DI TSHWANETSENG GO RUTWA MO PUOTLALELETSO YA NTLHA MO MOPHATO 1 –KGWEDITHARO 3

Kgweditharo 3 52 malatsi	Beke ya ntlha	Beke ya bobedi	Beke ya boraro	Beke ya bone	Beke ya botlhano	Beke ya borataro	Beke ya bosupa	Beke ya borobedi	Beke ya borobongwe	Beke ya bolesome																																																																																																																
Nako e e tshitshintswe ng	Mo tikologong ya toropo	Tikologo ya toropo	Go dira mmogo	Go dira mmogo	Diaparo	Diaparo	Go buisa go monate	Go buisa go monate	Go tshwara mebele ya rona e sireletsegile e itekanetse	Go tshwara mebele ya rona e sireletsegile e itekanetse																																																																																																																
CAPS Setlhogo	<p>Go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simolola ka tumedisio • Pina/raeme • Dikarabo tse di bulegileng • Tlotlofoko e ntshwa le mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa 																																																																																																																									
Diteng, Dikgopolo, Dikgono	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso																																																																																																																
Pina/Raeme	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>We'll be going into town on the bus We'll be going into town on the bus</td> <td><i>Pretend to be riding in a bus</i></td> </tr> <tr> <td>We'll be going into town We'll be going into town on the bus</td> <td><i>Pretend to be riding in a bus</i></td> </tr> <tr> <td>There are so many places we will see There are so many places we will see</td> <td><i>Put your hands on your eyes, Open your eyes wide</i></td> </tr> <tr> <td>There are so many places. There are so many</td> <td><i>Put your hands on your eyes, Open your eyes wide</i></td> </tr> </tbody> </table>	Lyrics	Actions	We'll be going into town on the bus We'll be going into town on the bus	<i>Pretend to be riding in a bus</i>	We'll be going into town We'll be going into town on the bus	<i>Pretend to be riding in a bus</i>	There are so many places we will see There are so many places we will see	<i>Put your hands on your eyes, Open your eyes wide</i>	There are so many places. There are so many	<i>Put your hands on your eyes, Open your eyes wide</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Turn left, turn right</td> <td><i>Turn body to face left, then turn to face right</i></td> </tr> <tr> <td>Go up go down</td> <td><i>Stand up then squat down</i></td> </tr> <tr> <td>Turn left turn right</td> <td><i>Turn body to face left, then turn to face right</i></td> </tr> <tr> <td>Come see our town</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Turn left turn right</td> <td><i>Turn body to face left, then turn to face right</i></td> </tr> <tr> <td>Go up go down</td> <td><i>Stand up then squat down</i></td> </tr> <tr> <td>Turn left turn right</td> <td><i>Turn body to face left, then turn to face right</i></td> </tr> <tr> <td>To the library in town</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lyrics	Actions	Turn left, turn right	<i>Turn body to face left, then turn to face right</i>	Go up go down	<i>Stand up then squat down</i>	Turn left turn right	<i>Turn body to face left, then turn to face right</i>	Come see our town		Turn left turn right	<i>Turn body to face left, then turn to face right</i>	Go up go down	<i>Stand up then squat down</i>	Turn left turn right	<i>Turn body to face left, then turn to face right</i>	To the library in town		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>The more we work together, together, together</td> <td><i>Point to your friends</i></td> </tr> <tr> <td>The more we work together, the better it'll be!</td> <td><i>Point to your friends</i></td> </tr> <tr> <td>The more we help each other, each other, each other</td> <td><i>Point to your friends</i></td> </tr> <tr> <td>The more we help each other, the better it'll be!</td> <td><i>Give thumbs up and a smile</i></td> </tr> </tbody> </table>	Lyrics	Actions	The more we work together, together, together	<i>Point to your friends</i>	The more we work together, the better it'll be!	<i>Point to your friends</i>	The more we help each other, each other, each other	<i>Point to your friends</i>	The more we help each other, the better it'll be!	<i>Give thumbs up and a smile</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>If we work together</td> <td><i>Point to your friend</i></td> </tr> <tr> <td>If we try our best</td> <td></td> </tr> <tr> <td>We will get it done</td> <td><i>Throw your arms up and jump up in the air</i></td> </tr> <tr> <td>And we can rest</td> <td><i>Pretend to relax</i></td> </tr> </tbody> </table>	Lyrics	Actions	If we work together	<i>Point to your friend</i>	If we try our best		We will get it done	<i>Throw your arms up and jump up in the air</i>	And we can rest	<i>Pretend to relax</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Children with a white shirt Children with a white shirt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Please stand up Please stand up</td> <td><i>Stand</i></td> </tr> <tr> <td>Clap your hands and turn around Clap your hands and turn around</td> <td><i>Clap your hands and turn around</i></td> </tr> <tr> <td>Then sit down Then sit down</td> <td><i>Sit down.</i></td> </tr> </tbody> </table>	Lyrics	Actions	Children with a white shirt Children with a white shirt		Please stand up Please stand up	<i>Stand</i>	Clap your hands and turn around Clap your hands and turn around	<i>Clap your hands and turn around</i>	Then sit down Then sit down	<i>Sit down.</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I am special and I'm one of a kind</td> <td><i>Hug yourself</i></td> </tr> <tr> <td>Another one like me you'll never find!</td> <td><i>Shake your index finger</i></td> </tr> <tr> <td>You be you, and I'll be me</td> <td><i>Point to your friend, point to yourself</i></td> </tr> <tr> <td>That's the way it should be!</td> <td><i>Thumbs up</i></td> </tr> </tbody> </table>	Lyrics	Actions	I am special and I'm one of a kind	<i>Hug yourself</i>	Another one like me you'll never find!	<i>Shake your index finger</i>	You be you, and I'll be me	<i>Point to your friend, point to yourself</i>	That's the way it should be!	<i>Thumbs up</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stories are such fun</td> <td><i>Smile and nod your head</i></td> </tr> <tr> <td>This I know is true</td> <td><i>Hold up your thumbs</i></td> </tr> <tr> <td>To the library I'll run</td> <td><i>Pretend to run</i></td> </tr> <tr> <td>For a book to read with you!</td> <td><i>Point to a friend and smile</i></td> </tr> </tbody> </table>	Lyrics	Actions	Stories are such fun	<i>Smile and nod your head</i>	This I know is true	<i>Hold up your thumbs</i>	To the library I'll run	<i>Pretend to run</i>	For a book to read with you!	<i>Point to a friend and smile</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I can learn some words by sight</td> <td><i>Hold your hand above your eyes</i></td> </tr> <tr> <td>Practice 'til I get them right</td> <td><i>Pretend to read a book</i></td> </tr> <tr> <td>I can sound some words out</td> <td><i>Pretend to point at sounds</i></td> </tr> <tr> <td>Think of what the story is about!</td> <td><i>Hold your finger to your head</i></td> </tr> </tbody> </table>	Lyrics	Actions	I can learn some words by sight	<i>Hold your hand above your eyes</i>	Practice 'til I get them right	<i>Pretend to read a book</i>	I can sound some words out	<i>Pretend to point at sounds</i>	Think of what the story is about!	<i>Hold your finger to your head</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ride ride ride your bike</td> <td><i>Pretend to ride a bike</i></td> </tr> <tr> <td>All around the town</td> <td><i>Pretend to ride a bike</i></td> </tr> <tr> <td>Don't forget to wear your helmet</td> <td><i>Pretend to put on a helmet</i></td> </tr> <tr> <td>So you're safe if you fall down!</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lyrics	Actions	Ride ride ride your bike	<i>Pretend to ride a bike</i>	All around the town	<i>Pretend to ride a bike</i>	Don't forget to wear your helmet	<i>Pretend to put on a helmet</i>	So you're safe if you fall down!		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lyrics</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I may be young</td> <td><i>Point to yourself</i></td> </tr> <tr> <td>I may be small</td> <td><i>Pinch your fingers together</i></td> </tr> <tr> <td>But this is my body</td> <td><i>Point to yourself</i></td> </tr> <tr> <td>I am in charge of it all</td> <td><i>Point to yourself</i></td> </tr> <tr> <td>If someone does something I don't like</td> <td><i>Wave your index finger</i></td> </tr> <tr> <td>I must tell someone, it's my right!</td> <td><i>Point to yourself</i></td> </tr> </tbody> </table>	Lyrics	Actions	I may be young	<i>Point to yourself</i>	I may be small	<i>Pinch your fingers together</i>	But this is my body	<i>Point to yourself</i>	I am in charge of it all	<i>Point to yourself</i>	If someone does something I don't like	<i>Wave your index finger</i>	I must tell someone, it's my right!	<i>Point to yourself</i>
Lyrics	Actions																																																																																																																									
We'll be going into town on the bus We'll be going into town on the bus	<i>Pretend to be riding in a bus</i>																																																																																																																									
We'll be going into town We'll be going into town on the bus	<i>Pretend to be riding in a bus</i>																																																																																																																									
There are so many places we will see There are so many places we will see	<i>Put your hands on your eyes, Open your eyes wide</i>																																																																																																																									
There are so many places. There are so many	<i>Put your hands on your eyes, Open your eyes wide</i>																																																																																																																									
Lyrics	Actions																																																																																																																									
Turn left, turn right	<i>Turn body to face left, then turn to face right</i>																																																																																																																									
Go up go down	<i>Stand up then squat down</i>																																																																																																																									
Turn left turn right	<i>Turn body to face left, then turn to face right</i>																																																																																																																									
Come see our town																																																																																																																										
Turn left turn right	<i>Turn body to face left, then turn to face right</i>																																																																																																																									
Go up go down	<i>Stand up then squat down</i>																																																																																																																									
Turn left turn right	<i>Turn body to face left, then turn to face right</i>																																																																																																																									
To the library in town																																																																																																																										
Lyrics	Actions																																																																																																																									
The more we work together, together, together	<i>Point to your friends</i>																																																																																																																									
The more we work together, the better it'll be!	<i>Point to your friends</i>																																																																																																																									
The more we help each other, each other, each other	<i>Point to your friends</i>																																																																																																																									
The more we help each other, the better it'll be!	<i>Give thumbs up and a smile</i>																																																																																																																									
Lyrics	Actions																																																																																																																									
If we work together	<i>Point to your friend</i>																																																																																																																									
If we try our best																																																																																																																										
We will get it done	<i>Throw your arms up and jump up in the air</i>																																																																																																																									
And we can rest	<i>Pretend to relax</i>																																																																																																																									
Lyrics	Actions																																																																																																																									
Children with a white shirt Children with a white shirt																																																																																																																										
Please stand up Please stand up	<i>Stand</i>																																																																																																																									
Clap your hands and turn around Clap your hands and turn around	<i>Clap your hands and turn around</i>																																																																																																																									
Then sit down Then sit down	<i>Sit down.</i>																																																																																																																									
Lyrics	Actions																																																																																																																									
I am special and I'm one of a kind	<i>Hug yourself</i>																																																																																																																									
Another one like me you'll never find!	<i>Shake your index finger</i>																																																																																																																									
You be you, and I'll be me	<i>Point to your friend, point to yourself</i>																																																																																																																									
That's the way it should be!	<i>Thumbs up</i>																																																																																																																									
Lyrics	Actions																																																																																																																									
Stories are such fun	<i>Smile and nod your head</i>																																																																																																																									
This I know is true	<i>Hold up your thumbs</i>																																																																																																																									
To the library I'll run	<i>Pretend to run</i>																																																																																																																									
For a book to read with you!	<i>Point to a friend and smile</i>																																																																																																																									
Lyrics	Actions																																																																																																																									
I can learn some words by sight	<i>Hold your hand above your eyes</i>																																																																																																																									
Practice 'til I get them right	<i>Pretend to read a book</i>																																																																																																																									
I can sound some words out	<i>Pretend to point at sounds</i>																																																																																																																									
Think of what the story is about!	<i>Hold your finger to your head</i>																																																																																																																									
Lyrics	Actions																																																																																																																									
Ride ride ride your bike	<i>Pretend to ride a bike</i>																																																																																																																									
All around the town	<i>Pretend to ride a bike</i>																																																																																																																									
Don't forget to wear your helmet	<i>Pretend to put on a helmet</i>																																																																																																																									
So you're safe if you fall down!																																																																																																																										
Lyrics	Actions																																																																																																																									
I may be young	<i>Point to yourself</i>																																																																																																																									
I may be small	<i>Pinch your fingers together</i>																																																																																																																									
But this is my body	<i>Point to yourself</i>																																																																																																																									
I am in charge of it all	<i>Point to yourself</i>																																																																																																																									
If someone does something I don't like	<i>Wave your index finger</i>																																																																																																																									
I must tell someone, it's my right!	<i>Point to yourself</i>																																																																																																																									



Kgweditharo 3 52 malatsi	Beke ya ntlha	Beke ya bobedi	Beke ya boraro	Beke ya bone	Beke ya botlhano	Beke ya borataro	Beke ya bosupa	Beke ya borobedi	Beke ya borobongwe	Beke ya bolesome
Potso ya letsatsi	<p>Mafelo a re tla a bonang</p> <p>Mabili a bese....</p> <p>Adapt the question to be related to your theme and vocabulary taught for the week.</p>	Adapt the question to suit your theme.	Adapt the question to be related to your theme and vocabulary taught for the week.	Adapt the question to be related to your theme and vocabulary taught for the week.	Adapt the question to relate to your theme for example. Which animal do you like? A zebra with stripes or a leopard with spots?	Adapt the question to relate to your theme.	Adapt the question to relate to your theme.	Adapt the question to relate to your theme.	Adapt the question to be related to your theme and vocabulary taught for the week.	Adapt the question to be related to your theme and vocabulary taught.
Tlotlofoko e ntshwa (Ruta mafoko a le mane ka letsatsi)	sepalangwa, toropo, , mmila, maemelo a bese, sekolo, tliiniki, botlhokwa, kgweetsa mokgweetsi, kgweeditse, itlhaganela,leokwane tletse, lolea , tsamaya ka maoto,lefelo la go tshela leokwane	sireletsega, go sa sireletsege, legae, mmogo, nosi, lebentlele, kwa go rekisetwang bojalwa, tsibosa, tsiboso, tsela, magareng, , bosigo, lesedi, motshegare, kutlobothoko, ka pele, ka pelenyana, taboga	dira, thusa, phaposi, kgolo, morogo, kgomaretse, goga, , fatshe, leswe, mofufutso, bitsa,ba lelapa , botlhale, o bua nnete, fositse, setlhopa, tirisano-mmogo	phepafatsa, tiro, mathata, go baakanya, tapeiti, baakanya, thubegile, tshasa,lebotal, dipampiri , lebokoso go dirisa gape , kgobokanya, tlhaloganyo, setlhopa, go ema mo moleng	diaparo, pududu, khibidu, , apara, setlhako, mmala wa lamune, tala, mosese, borukgwe, mosese wa letheke, , jeresi, hempe tsididi, bothito, pula, lengola/koloba ,omeletse	sekipa, tlhopa,, tshweu, , koloi, , reka, go sa dumalane, ngangisana, theko, kgobegile marapo, mosimane, mosetsanal,kwa pele, kwa morago, koki pene, thala, seipone,	buka, monate, buisa, batsadi, , kgangkhutshwe, setlhogo,mokwadi, letlhare/tsebe, (, modiragatsi, setshwantsho, mafoko, kgotsofatsang, mpho, ratana, ,	koranta, , Beibele, thata, kgangkhutshwe, mogala, , , senka, itumedisa, itumedisa, aroganya, , modumo, mahala, popego ya puo, mowa	mmele, kokoro, sekutara, baesekele, ,thuba thubegile, lerapo, lejwe,utlwisa bothoko, tlhogo,,go wa sireletsa, tlhapa, lebanta la tshireletso, bobola, go itekanela, robala, letsapa, awake, boboko	mmila, bolela, tshepa, atla molomo, , dijo, leungo, merogo, bontsi, ikgatholosa, reetsa, maikutlo, go goeela, dumedisa, seatla, letlhabaphefo, kwa tlase
Mafoko a a dirisiwang kgapetsakgapet sa	kgweetsa, tekesi, mo tikologong	mmogo, tsala, lebentlele, ausi	thusa, fa, tswee-tswae, ntswa	ba, dira,goga, morogo	Kwa godimo, kwa tlase, mo teng	Ke eng, reka, pedi, hempe	se, monate, buka	buisa, batla, , dibuka	apara, kgweetsa, lekarapa	bolela, mme, rre,
Curriculum Coverage Tracking	<ul style="list-style-type: none"> • O simolola go tlhabolola tlotlofoko ya puo ya molomo a dirisa dithitokgang jaaka 'Diphologolo'. • O tsibogela ditumediso le ditaelano tse di bonolo, o dirisa dipolelwana sk 'Salang sentle'.. • O supa dilo mo phaposingborutelo kgotsa mo setshwantshong go ya ka tsibogelo le ditaelo tsa morutabana. • O neela maina a dilo mo setshwantshong kgotsa mo phaposing go ya ka tsibogo le dipotso • O tsibogela ka namana ditaelo tsa molomo tse di bonolo. • O tsibogela dipotso tse di bonolo , sk 'Mmala wa katse o ntse jang? • O tlhaloganyo le go dirisa dipopego tsa puo mo bokaong jwa tsona.. • O supa motho , phologolo kgotsa selo go tswa mo tlhalosong ya molomo e e bonolo. • Opela dipina tse di bonolo mme a diragatsa • O tshameka motshamaeko wa tiriso ya puo,sk. Motshameko wa go fopholetsa 									
Letlhare la go fetsa										

Kgweditharo 3 52 malatsi	Beke ya ntlha	Beke ya bobedi	Beke ya boraro	Beke ya bone	Beke ya botlhano	Beke ya borataro	Beke ya bosupa	Beke ya borobedi	Beke ya borobongwe	Beke ya bosome
CAPS setlhogo	PUISO Mo mophatong wa ntlha re buisa Puisokopanelo fela Bana ba bonela pele se se tla diragala mo kgannyeng (puiso ya ntlha) visualise, make inferences (make a good guess) , ba lomaganya									
Diteng,Dikgopolo le Dikgono	Mosupologo:: Puiso Ponelepele Labobedi:: Puiso ya ntlha Laboraro: Thala kgang Labone: Puiso ya bobedi Labotlhano:: Puiso Poeletso (Bana ba boeletsabontlhannngwe jwa kgang e ba e ratileng thata.	Puiso Ponelepele Puiso ya ntlha Laboraro:- Thala kgang Labone:: Puiso ya bobediFriday-	Puiso Ponelepele Puiso ya ntlha Laboraro: Thala kgang Puiso ya bobedi Puiso Poeletso (Bana ba boeletsabontlhannngwe jwa kgang e ba e ratileng.	Puiso Ponelepele Puiso ya ntlha Laboraro: Thala kgang Puiso ya bobedi Puiso Poeletso (Bana ba boeletsabontlhannngwe jwa kgang e ba e ratileng thata	Puiso Ponelepele Puiso ya ntlha(Visualise) Bana ba thala kgang ka Laboraro Puiso ya bobedi(inferences) Puiso Poeletso:(Bana ba diragatsa bontlhannngwe jwa kgang.	Puiso Poeletso Puiso ya ntlha Bana ba thala kgang ka Laboraro. Puiso ya bobedi Puiso Poeletso:: (Bana ba boeletsa sengwe se ba se gopolang mo kgannyeng.	Puiso Poeletso Puiso ya ntlha Bana ba thala kgang ka laboraro Puiso ya bobedi Puiso Poeletso:Bana ba diragatsa bontlhannngwe jwa kgang	Puiso Ponelepele Puiso ya ntlha Bana thala kgang ka Laboraro. Puiso ya bobedi Puiso Poeletso: Tiragatso kgang	Puiso Ponelepele Puiso ya ntlha Laboraro:Thala kgang Puiso ya bobedi Puiso Poeletso Tiragatso kgang	Puiso Ponelepele Puiso ya ntlha Laboraro:Thala kgang Puiso ya bobedi Puiso Poeletso Tiragatso kgang
Go fitlhelela thuto le go e latedisa	<ul style="list-style-type: none"> • Reetsa kgang kgotsa setlhangwa se se nang le nnete fa ba ntse ba setse morutabana morago le go lebelela ditshwantsho. • Araba dipotso dingwe tse di bonolo ka tshegetso ya ditshwantsho. • Supa dilo mo ditshwantshong, sk. 'mpontshe rremogolo' 'Supa ntswa' • Listens to the story or non-fiction text while following the teacher and looking at the pictures. • Tlotla ka ditshwantsho a dirisa puogae mo go tlhokagalang • O ithuta tlotlofoko nngwe ya molomo, sk. Mme, katse,nkgonne,diaparo jj. • Morago ga poeletso ya puiso o tsena khorase mo gare mo go tlhokagalang. • O diragatsa kgang a dirisa mmuisano. • O thala setshwantsho a be a bona kakanyokgolo mo kgannyeng. 									
Letlha la go fetsa										

Term 3 52 days	Beke ya ntlha 1	Beke ya bobedi	Beke ya boraro	Beke ya bone	Beke ya botlhano	Beke ya borataro	Beke ya bosupa	Beke ya borobedi	Beke ya borobonngwe	Beke ya bolesome
CAPS Setlhogo	MEDUMO									
Diteng, Dikgopolo, Dikgono	<p>Poeletso ya medumo e e rutilweng mo kgweditharo 2.</p> <p><i>ala, ama,,ema,, ina, sack, mock</i></p> <p>Itsise medumo le mafoko a masha.mafoko a a dumang mmogo, sk.. roka/noka; oka/aka; opa/ota.</p>	<p>Poeletso ya medumo le mafoko a a rutilweng</p> <p><i>gama, gata, gae, legae. goga, gum, gem</i></p> <p>Itsise medumo le mafoko a masha.Differentiat e between ck and g</p> <p>Kgaoganya mafoko a a tlwaelegileng ka dinoko sk.. mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa/ go tswa mo kang</p>	<p>Poeletso ya medumo le mafoko a a rutilweng d</p> <p><i>dijo, dula, duba, diga, dry, dam, dig</i></p> <p>Itsise medumo le mafoko Clap out syllables in familiar words, e.g. sight words/ words from the story.</p>	<p>Poeletso ya medumo le mafoko a a rutilweng. u</p> <p><i>bula bua buisa, duba, bug</i></p> <p>Itsise medumo le mafoko Kgaoganya le go kopanya</p> <p>Mafoko a a dumang mmogo sk.. roka/noka/gama; kgama/bula,fula</p>	<p>Poeletso ya medumo le mafoko a a rutilweng. r</p> <p><i>raga, roma, roka robala,</i></p> <p>Itsise medumo le mafoko Kgaoganya le go kopanya</p>	<p>Poeletso ya medumo le mafoko a a rutilweng f</p> <p><i>foka, foka, folaga, fodisa fin, far</i></p> <p>Itsise medumo le mafoko Kgaoganya le go kopanya</p>	<p>Poeletso ya medumo le mafoko a a rutilweng l</p> <p><i>loga lapa, loma,</i></p> <p>Itsise medumo e mafoko Itsise medumo le mafoko</p>	<p>Poeletso ya medumo le mafoko a a rutilweng Bontsi</p> <p><i>Sk. dibuka dintswa. dikouso, dikatse, dipeba,</i></p> <p>Tlhalosa tiro ya -d</p>	<p>Review past sounds and words.</p> <p>Bontsi-d</p> <p><i>Sk.. dibokoso dijana dikhai, digalase</i></p> <p>Tlhalosa bongwe-le bontsi</p>	<p>Poeletso ya medumo le mafoko a a rutilweng</p> <p>Itsise medumo le mafoko Kgaoganya le go kopanya</p>
Go fithelela thuto le go e latedisa	<ul style="list-style-type: none"> • O opa diatla ka dinoko tsa mafoko a a tlwaelegileng,sk ba-na,pa-na-na. • Ka thuso ya morutabana o supa mangwe a mafoko a a rumisanang a kang,dipina le diraeme. • O simolola go lemoga tshimologo ya medumopuo e e farologaneng mo mafokong sk.'b' mo go bana. • O lemoga bontsi ka go bo utlwa. 									
Letha la go fetsa										
CAPS Setlhogo	GO KWALA Gakologelwa go diragatsa go kwala mo letlapakwalelong									
Diteng, Dikgopolo le Dikgono	<p>Ke rata go ya.....</p> <p>Thala lefelo le o ratang go ya kwa go lona kwa toropong town.</p>	<p>Ke ya toropong.</p> <p>Baithuti ba ithala bay a toropong.</p>	<p>Ke dira sentle le,....</p> <p>Baithuti ba thala motho yo ba ratang go dira le ene</p>	<p>Nna le tsala ya mel.....</p> <p>Baithuti ba thala ba dira mmogo le ditsala tsa bone. together with their friend.</p>	<p>Ke rata go apara....</p> <p>Baithuti ba thala dilo tse ba ratang go di apara.</p>	<p>Ke rata go reka.....kwa le bentleleng la diaparo.</p>	<p>Ke rata go buisa kang.....</p> <p>Baithuti ba thala kang e be ratang go e buisa.</p>	<p>Ke rata go buisa....</p> <p>Baithuti ba thala batho ba ba ratang go buisa mmogo le bone..</p>	<p>Mmele wa me o itekanetse fa ke... Baithuti ba thala selo se ba tshwarang mebele ya bone e itekanetse ka sone.</p>	<p>Ke tshepa.....</p> <p>Baithuti ba thala setshwantsho sa sa motho yo ba sa mo tshepeng..</p>

Go fitlhelela thuto le go e latedisa Date completed	<ul style="list-style-type: none"> Ka thuso ya morutabana o kwala dintlhatlhaloso tsa setshwantsho le go buisa se a se kwadileng. Ka thuso ya morutabana o kwala lenaane le le bonolo ka setlhogo sk.diphologolo: ntswa, katse,kgomo jj maungo:apole, panama, namune jj 									
Ditirwana tse di atolositsweng	DBE Bukatlaleletso 2 ditsebe/matlhare 2 le 3 Thala setshwantsho sa mafelo a o a ratang mo toropong.	DBE Bukatlaleletso ya 2/matlhare 4-5 Thala setshwantsho sag ago o ya toropong.	DBE Bukatlaleletso 2 mathlare 6,7 le 8 Thala setshwantsho ka wena o dira mmogo le tsala ya gago...	DBE Bukatlaleletso 2 mathlare 8,9 Thala setshwantsho ka sengwe se o se dirang go thusa ba lelapa kwa gae..	DBE Bukatlaleletso 2 mathlare 10,11 le 12 Thala setshwantsho sa diaparo tse o di ratang.	DBE Bukatlaleletso 2 pages 13 le 14 Thala setshwantsho sa diaparo tse o ratang go di reka.	DBE Bukatlaleletso 2 Pages 15,16,17, Thala setshwantsho sa buka e o ratang go e buisa.	DBE Bukatlaleletso 2 ditsebe 19, 20 le 21. Thala setshwantsho ka wena o buisa buka.	DBE Bukatlaleletso 2 ditsebe 21,22 le 23 Thala setshwantsho ka sengwe se se bolokegileng.	DBE Bukatlaleletso 2 ditsebe24 le 25 Thala setshwantsho sa sengwe se se sa tshepagaleng..
Tlathlho ya kitso ya ngwana	Baithuti ba dira ditlhogo tse di tlwaelegileng	Baithuti ba itse setlhogo	Baithuti ba itse setlhogo.	Baithuti ba itse setlhogo	Baithuti ba itse setlhogo	Baithuti ba itse setlhogo.	Baithuti ba itse setlhogo.	Baithuti ba itse setlhogo.	Baithuti ba itse setlhogo	Baithuti ba itse setlhogo
	Buka kgolo Dikarata tsa mafoko Phousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlaleletso 1	Buka kgolo Dikarata tsa mafoko Ditshwantsho Phousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlaleletso 1	Biuka kgolo Dikarata tsa mafoko Ditshwantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlaleletso1	Buka kgolo Dikarata tsa mafoko Ditshwantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlaleletso1	Buka kgolo Dikarata tsa mafoko Ditshwantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlaleletso 1	Buka kgolo Dikarata tsa mafoko Ditshwantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso DBE Buka tlaaleletso 1	Buka kgolo Dikarata tsa mafoko Ditshwantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlaleletso 1	Buka kgolo Dikarata tsa mafoko Ditshwantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlaleletso 1	Buka tlaaleletso Dikarata tsa mafoko Ditshwantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlaleletso 1	Buka kgolo Dikarata tsa mafoko Ditshwantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlaleletso 1
Tlathlho e e sa tlhomamang	<ul style="list-style-type: none"> G o lebelela le go tlathlho ditirwana ka nako ya go ithuta. Gaese tshwanelo e e gatelelwang gore tirwana tsothe di tlathlhoibe re tshwanetse re netefatse gore baithuti ba fiwa tshono ya go di diragatsa E dirwa ka tlathlho e e sa tlhomamang le go ithuta. This must be done informally and ongoing. 									

TLHATLHOBO : KGWEDITHARO 3

LENANE LA TLHATLHOBO:

Karolo thuto	Dikgono tseo di tla tlhatlhibwang	Mokgwa wa go tlhatlhibo	Sediriswa sa go tlhatlhiba	Tsitsinyo ya maduo	Letlha la go fetsa tlhatlhibo	Letlha la tlhatlhibo e feditseng ka lon
Go reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none"> Supa motho, phologolo kgotsa selo go tswa mo tlhalosong ya molomo e e bonolo sk.'Ke phologolo e nnye' O supa go tlhaloganya motheo wa tlotlofokoya molomo ka go supa dilo mo phaposiborutelo kgotsa mo setshwantshong go ya ka tsibogelo le ditaello tsa morutabana sk.'Montshe apole/namune/legapu jj. 	Temogo/ tiragatso le tlhatlhibo molomo	Ruburiki	10	Ka beke ya 9	
	<ul style="list-style-type: none"> O tsibogela ditumediso le ditaelano tse di bonolo, o dirise dipolelwana , sk.'Dumelang lo tsogile jang? O tsibogela ditumediso le ditaelano tse di bonolo, o dirise dipolelwana, sk.'Dumelang lo tsogile jang? O opela dipina tse di bonolo mme o diragatse. 		Letlhare la tekolo	0		
<p>Dikaello go morutabana:Kgono nngwe le nngwe gay a tshwanelwa ke go tlhatlhibiwa ka nako ya tiro ya molomo ya letsatsi le letsatsi mo dirutweng tsotlhe,dilomaganwa le Dipalo le Dikgono tsa botshelo.Dikgono ga di a tshwanelwa go tlhatlhibiwa tsotlhe ,Morutabana o tshwanetse go netefatsa gore morutwana o neelwa tshono mo dirutweng tsotlhe go supa bokgoni jwa go bua le go diragatsa mo dirutweng tsa letsatsi lengwe le lengwe.O tshwanetse go feleletsa lenaane la tekolo le go neela morutwa mongwe le mongwe maduo o dirisa ruburiki kwa bokhutlong jwa beke ya 9.Go tshwanetse ga nna le leduo le lengwe la Go reetsa le go Bua mo go SASAMS.</p>						
Medumo	<ul style="list-style-type: none"> O lemoga bontsi ka go utlwa mafoko.(katse-dikatse) 	Temogo/ tiragatso & tlhatlhibo molomo	Ruburiki	5	Ka beke ya 9	
	<ul style="list-style-type: none"> O simolola go lemoga tshimololo ya medumo e e farologaneng mo mafokong sk.'b' mo go bana. 		Letlha la tekolo	n/a		
<p>Dikaello go Morutabana:Kgono nngwe le nngwe ga ya tshwanelwa ke go tlhatlhibiwa ka nosi, mme fela dikgono tsa motlotlo le tsa medumopuo di tlaa elwa tlhoko le go tlhatlhibiwa ka nako ya ditirwana tsa letsatsi le letsatsi.Morutabana mongwe le mongwe o tshwanetse go neelwa maduo mo bekeng ya 9 o dirisa lenaane tlhatlhibo le dirubiriki tse di neetsweng.Go tla nna le maduo le (motlotlo le mopeleto) mo go SASAMS.</p>						
Puiso	<ul style="list-style-type: none"> Araba dipotso dingwe tse di bonolo ka tshegetso ya ditshwantsho , sk 'hutshe e kae? Diragatsa kgang a dirisa mmuisano. 	Temogo & molomo	Ruburiki	10	Ka beke ya 9	
	<ul style="list-style-type: none"> Reetsa kgang kgotsa kgang e e seng ya nnete. Morago ga poeletso ya puiso o tsena khorase mo gare mo go tlhokagalang.. O supa batho ba bangwe ,diphologolo le dilo mo ditshwantshong tsa dibka tse dikgolo. 		Letlhare la tekolo	n/a		
<p>Dikaello go Morutabana:Barutwana botlhe bat la tlhatlhibiwa ka nako e e dirisetswang puisokaello ka ditlhopho mo bekeng ya 8 le 9 mo go bonnye 40-50 ya mafoko a annang a le teng(morutwana mongwe le mongwe o neelwa nako ya metsotso e le 1-2)dirisa nnang mafoko a a tlwaelegileng a a nnang a le tenga a mo phousetareng ya A4 e e laminatilweng.Setlhangwa sa puiso(bukana ya puiso)se se nang le mafoko 40-50(temogo ya mafoko,thelelo,tekatlhaloganyo,sk.2-3 ya dipotso, morutwana mongwe le mongwe o tshwanetse go neelwa nako ya metsotso e le 2-3.Lenaane tekolo le o le neetsweng le tla dirisa go rekota le go neela maduo go ya ka ruburiki.Go tla nna fela leduo le le 1 la puiso mo go SASAMS.</p>						
Go kwala	<ul style="list-style-type: none"> O kwala lenaana le le bonolo ka setlhogo(mafoko a 3-5) 	Kwalo	Thutiso	n/a	Ka beke ya 9	
<p>Ditaello go morutabana:Morutwana mongwe le mongwe o tshwanetse go tlhatlhibiwa mo tirwaneng e le 1 go feleletsa letlhomeso la go kwala mo bekeng ya 6Lenaane tekolo le o le neetsweng le tlaa dirisa go rekola le go neela maduo go ya ka ruburiki .Go tla nna fela le leduo le lengwe la karolo e e kwadilweng mo go SASAMS.</p>						
<p>MADUO a tla rekotiwa mo go SASAMS.Maduo a tla fetolelwa go peresente go bontsha maemo 1-7 mo karateng ya pegelo/</p>						

TLHATLHOBHO: LETLHARE LA TEKOLO

	GO REETSA LE GO BUA			MEDUMO	PUIISO			GO KWALA	DITSHWAELO
✓ Tshwaya ka x kgotsa	O tsibogela ditumediso le ditaello tse di bonolo o dirise dipolelwana	O opela dipina tse di bonolo o diragatsa ka kaelo ya morutabana.	O tsibogela dipotso tse di bonolo	O simolola go lemoga tshimologo ya medumo e e farologaneng mo mafokong	Morago ga poeletso yay a puiso o tsena khorase mo gare mo go tlhokagalang	Reetsa ngang kgotsa ngang e seng ya nnete fa ba ntse ba setse morutabana morago le go lebelela ditshwantsho	O supa batho ba bangwe diphologolo, le diphologolo le dilo mo ditshwantshong tsa dibuka tse dikgolo	O kwala lenaane le le bonolo ka sethogo	
Maina a bana									

ASSESSMENT OF LEARNING: SCORESHEET

	GO REETSA LE GO BUA			MEDUMO	PUIISO			Ditshwaelo
	O supa batho bangwe ,diphologolo le diriswa mo dithalong go tswa mo bukagolo kgotsa go tswa mo mofuteng mongwe wa sethangwa sa dithalo tse di lebeleletsweng	O supa go tthaloganyana tlotlofoko mo ngang ka go supa dilo mo setshwantshong ka tsibogo ya ditaello tsa morutabana	Maduo otlhe a Go reetsa le go bua	O lemoga bontsi ka go bo utlwa	Diragatsa ngang a dirisa mmuisano.	O arba dipotso tse di bonolo tse dikhutshwane tsa lefoko ka lefoko ka ga ngang.	Maduo otlhe a Go reetsa le go bua	
LETLHA								
MADUO	5	5	10	5	5	5	15	
MAINA A BAITHUTI								
1								
2								



3								
4								
5								

RUBRIC EXAMPLES:

GRADE 1 RUBRIC : Term 3					
LISTENING AND SPEAKING					
Activity	1	2	3	4	5
Identifies a person, animal or object from a simple oral description. (At least 4 items)	The learner is unable to identify a person, animal or object without support from the teacher.	The learner can only identify 1 of the 4 items independently.	The learner can only identify 2 of the 4 items independently.	The learner can only identify 3 of the given items from an oral description.	The learner can identify all items from the given oral description with confidence.
Activity	1	2	3	4	5
Demonstrates understanding of basic oral vocabulary by pointing to objects. (At least 4 objects)	Learner is unable to point to objects without support.	Learner is able to point to 1 of the 4 objects without any support from the teacher.	Learner is able to point to 2 of the 4 objects without any support from the teacher.	Learner is able to point to 3 of the 4 objects without any support from the teacher.	Learner points to all the objects independently and confidently.
PHONICS					
Activity	1	2	3	4	5
Recognise plurals in words orally (s and es) (At least 5 words)	Unable to recognise plurals in words orally	Recognise plurals in words orally by identifying at least 2	Recognise plurals in words orally by identifying at least 3	Recognise plurals in words orally by identifying at least 4	Recognise plurals in words orally by identifying at least 5
READING					
Activity	1	2	3	4	5
Answers simple oral questions about a story (At least 2-3 questions)	Unable to respond to oral question about a story without support.	Answers 1 simple oral questions about a story	Answers 2 simple oral questions about a story	Answers 3 simple oral questions about a story	Answers more than 3 simple oral questions about a story
Activity	1	2	3	4	5
Acts out parts of the story using some of the dialogue	Needs support to speak in FAL	Is able to act out the story but cannot read the dialogue fluently	Is able to act out the story and reads 1 short dialogue	Is able to act out the story and using the 1 dialogue of the main character that the learner has memorised	Very good at acting out parts of the story, and using some of the dialogue

Mophato 1. RUBURIKI: KGWEDITHARO YA 3					
Go reetsa le go bua.					
Activity	1	2	3	4	5
Go supa motho, phologolo kgotsa didiriswa go tswa mo motlotlong. Dilwana di le 4	Moithuti ga a kgone go supa motho, phologolo le didiriswa ntle le thuso ya morutabana.	Moithuti o kgona go supa selwana sle le 1 fela k abo ene go tswa mo tthalosong e e filweng ka boitshepi.	Moithuti o kgona go supa dilwana di le 2 fela ka bo ene go tswa mo tthalosong e.	Moithuti o kgona go supa dilwana di le 3 fela ka boene go tswa mo tthalosong e e filweng.	Moithuti o kgona go supa dilwana tsotlhe go tswa mo tthalosong e e filweng ka boitshepi.
Activity					
Mothuti o bontsha a tthaloganya tlotlofoko ka go supa didiriswa. Didiriswa di le 4	Moithuti ga a kgone go supa didiriswa ntle le thuso ya morutabana	Moithuti o kgona go supa sediriswa se le 1 mo go tse 4 ntle le thuso ya morutabana.	Moithuti o kgona go supa didiriswa di le 2 mo go tse 4 ntle le thuso ya morutabana.	Moithuti o kgona go supa didiriswa di le 3 mo go tse 4 ntle le thuso ya morutabana.	Moithuti o supa didiriswa tsotlhe k abo ene le ka boitshepi.
Activity					
Lemoga bontsi jwa mafoko. (a le 5)	Ga a kgone go lemoga bontsi jwa mafoko.	Lemoga bontsi jwa mafoko ka go neela a 2	Lemoga bontsi jwa mafoko ka go neela a 3	Lemoga bontsi jwa mafoko ka go neela a 4	Lemoga bontsi jwa mafoko ka go neela a 5
Activity					
Go araba dikarabo tse di bobolo ka kgang (atleast 2-3 questions)	Ga a kgone go araba dipotso go tswa mo kgannyeng ntle le thuso ya morutabana	Araba dipotso tse 1 tse di bonolo ka kgang	Araba dipotso tse 2 tse di bonolo ka kgang	Araba dipotso tse 3 tse di bonolo ka kgang	Araba dipotso tse di fetang 3 tse di bonolo ka kgang
Activity					
Diragatsa kgang ya mmuisano	O diragatsa ka thuso ya morutabana	O kgona go diragatsa kgang mme ga a kgone go buisa mmuisano ka go elela.	o kgona go diragatsa kganga buisa polelo e le 1mya mmuisano.	O kgona go diragatsa kgang ya mmuisano ka modiragatsi mogolo fela.	O na le bokgoni jo bo tseneletseng jwa go diragatsa kgang ka mmuisano.